



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

MOHATO O MAHARENG

KEREITI YA 6

PUDUNGWANA 2014

SESOTHO PUO YA LAPENG PAMPIRI YA 3

MATSHWAO: 30

NAKO: hora e le 1

LEBITSO:



Pampiri ena e na le maqephe a 5.

DITAELO HO MOHLAHLOBUWA

1. Pampiri ena e na le dikarolo tse PEDI:

KAROLO YA A: Maqoqo
KAROLO YA B: Ditema tsa kgokahano

2. Bala dipotso ka hloko.
3. Araba dipotso TSOHLE.
4. Dipotso tsohle di arajwe ka Sesotho se nepahetseng.
5. Ngola hantle ka mongolo o makgethe.

Teko e qala leqepheng le latelang.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**

Kgetha se SENG sa dihlooho tse latelang, o ngole maqoqo wa bolelele ba mantswe a 140–150.

- 1.1 Ho mamela le ho latela dikeletso tsa batswadi ho isa bokamosong bo bottle. Ngola moqoqo ka sehlooho sena:

Bokamoso bo bottle bo itshetlehile ho mameleleng dikeletso tsa batswadi.

[20]

KAPA

- 1.2 Motswalle wa hao o kile a qabana le malome wa hae, a tseka tjhelete ya ho reka dipompong sekolong. Kgalema motswalle wa hao kapa o seholle taba ena ka ho ngola moqoqo tlasa sehlooho sena:

[20]

Dipuisano di tlisa tharollo.

MATSHWAO A KAROLO YA A:

20

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO

Kgetha e NNGWE ya ditema tse latelang:

POTSO YA 2

- 2.1 Ngola bukatsatsi e nang le diratswana tse PEDI (dipolelo tse 8–10). Ho bukatsatsi ya hao, ngola ka diketsahalo tse PEDI tse ileng tsa o thabiso diphomolong tsa selemo.

Ela hloko tse latelang:

- Sebedisa tsela e nepahetseng ya ho ngola bukatsatsi.
 - Sebedisa puo e hlwekileng le e nepahetseng.
 - Sebedisa matshwao a puo.
 - Sebedisa phetelo ka motho wa pele.
 - Sebedisa tatelano e nepahetseng ya diketsahalo.
 - Hopola ho ngola mohla.

[10]

Ela hloko tse latelang:

2.2 Ngola resepe e nang le diratswana tse PEDI (dipolelo tse 8–10) eo o ka e phehelang motswalle wa hao ho mo kokobetsa maikutlo kamora hoba a sa atleha ditlhahlobong tsa Loetse.

- Bontsha sehlooho sa resepe
- Disebediswa le ditekanyetso
- Mehato ya tshebetso
- Dithhaloso tse hlakileng
- Ngola ka lekgathe lejwale

[10]

MATSHWAO KAROLO YA B: 10
MATSHWAO KAOFELA: 30

